



CG FUDBAL

SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE

Broj: 35

Godina: XIII

Podgorica, 12.09.2018.

SADRŽAJ

Naslov	Strana
1 Propozicije za prvenstvo Futsal lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2018/2019	2
2 Troškovnik za Futsal ligu Crne Gore za takmičarsku sezonu 2018/2019	12
3 Propozicije Ženske fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2018/2019	13
4 Registracija igrača	

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj 12.09.2018. godine, donio je

PROPOZICIJE **za prvenstvo Futsal lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2018/2019**

Član 1

Ovim Propozicijama uređuju se pravila za takmičenje Futsal lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2018/2019, uslovi po kojima se takmičenje odvija, utvrđuju nadležni organi koji rukovode takmičenjem, kao i druga pitanja u vezi sa takmičenjem.

Učesnici takmičenja

Član 2

Klubovi koji učestvuju u takmičenju Futsal lige Crne Gore (u daljem tekstu: Futsal liga) za takmičarsku sezonu 2018/2019, su:

01. KMF „ Titograd“ – Podgorica
02. KMF „ Mirabile Moda “ – Podgorica
03. KMF „ Studentski dom “- Podgorica
04. KMF „ Nikšić“ – Nikšić
05. KMF „ Jedinstvo ”- Bijelo Polje
06. KMF „ Bajo Pivljanin “ – Nikšić
07. KMF „ Cezar “ – Budva
08. KMF „ Military futsal team“ - Podgorica
09. KMF „ Gorštak “ – Kolašin
10. KMF „Brskovo“-Mojkovac
11. KMF „Berane“-Berane
12. KMF „Čelik“-Nikšić

Organizacija takmičenja, rukovođenje takmičenjem, raspored i odlaganje utakmica

Član 3

Takmičenjem Futsal lige rukovodi Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu: Komisija).

Član 4

Klub domaćin je obavezan da organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 5

Sve utakmice Futsal lige igraju se prema Pravilima futsal igre koje je utvrdio međunarodni BOARD.

Član 6

Raspored odigravanja utakmica utvrđuje Komisija.

Utakmice se po pravilu igraju subotom i nedjeljom. Izuzetno, na osnovu pisanog sporazuma klubova, odnosna utakmica može se igrati i u ostale dane, a najkasnije prije odigravanja sledećeg kola.

Sporazum se dostavlja Komisiji na saglasnost, najmanje tri dana prije odigravanja utakmice.

Utakmica Futsal lige treba da bude završena najkasnije do 20 sati.

Član 7

Odlaganje utakmice odobrava Komisija.

Pisani zahtjev za odlaganje utakmice podnose klubovi Komisiji najkasnije 3 dana prije termina njenog odigravanja.

O odlaganju utakmice, Komisija u pisanoj formi obavještava klubove, 48 časova prije termina predviđenog za početak utakmice koja se odlaže.

Član 8

Na zahtjev kluba, koji daje dva ili više igrača za selekcije FSCG za međunarodne utakmice, odnosna utakmica tog kluba se odlaže.

Komisija određuje vrijeme odigravanja odložene utakmice iz prethodnog stava ovog člana.

Član 9

U slučaju više sile ili razloga utvrđenih Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG, Komisija može, najkasnije 48 časova prije odigravanja utakmice, odložiti istu. Ova odložena utakmica odigraće se prije narednog kola.

Ako se utakmica ne odigra zbog problema sa terenom, nedolaska sudija ili razloga više sile, klubovi su dužni da neposredno na terenu utvrde razloge i sačine pisani sporazum o novom terminu odigravanja utakmice i odrede teren na kome će se odigrati utakmica. Sporazum se dostavlja Komisiji sutradan do 10 časova.

Ako se klubovi ne sporazumiju, dužni su da u roku iz prethodnog člana, u pisanoj formi predlože Komisiji nove termine odigravanja.

Ako je utakmica prekinuta prije isteka 80% regularnog vremena određenog za igru, utakmica će se nastaviti i odigraće se preostalo vrijeme- preostali dio utakmice, po mogućnosti u roku od 24 časa od prekida utakmice, o čemu odlučuje Komisija.

Za nastavak prekinute utakmice primjenjuje se Pravilnik o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Član 10

Takmičarski brojevi klubova određuju se žrijebom na zajedničkoj sjednici Komisije i predstavnika klubova.

Žrijeb može biti dirigovan samo u slučaju kada su dva ili više klubova iz istog mjesta i kada Komisija ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

Član 11

Takmičenje se organizuje po dvostrukom bod – sistemu prema kalendaru takmičenja, kojeg utvrđuje IO FSCG, u skladu sa Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Član 12

Svaki klub jedanput mora biti domaćin, a jedanput gost u utakmicama sa istim klubom.

Tereni

Član 13

Klubovi su obavezni da imaju ugovorom obezbijeđenu salu za odigravanje utakmica, najkasnije 10 dana prije početka lige za odnosnu takmičarsku godinu.

Član 14

Utakmice Futsal lige igraju se samo u sali koja zadovoljava uslove iz Pravila futsal igre. Da li su sala i podloga za igru podobni za odigravanje utakmice odlučuje sudija utakmice.

Početak utakmica

Član 15

Klubovi su dužni najmanje 10 dana prije početka jesenjeg i proljećnog dijela prvenstva, posebno za svako kolo, dostaviti Komisiji vrijeme početka utakmice, na osnovu čega Komisija određuje satnice odigravanja utakmica.

Okavo utvrđena satnica, može se izmijeniti samo iz razloga više sile i to najkasnije 3 dana prije odigravanja utakmice, o čemu klub obavještava Komisiju, koja obavještava oba kluba, sudije i delegata utakmice.

Dužnosti klubova

Član 16

Klub Futsal lige dužan je da na ime kazni i dugovanja po bilo kom osnovu, uplati sredstva u korist žiro računa FSCG, u roku od 3 dana od dana prijema obavještenja (računa).

Neispunjavanje finansijskih obaveza prema savezu, povlači i disciplinsku odgovornost, sve do suspenzije.

Suspendovani klub ne može učestvovati u takmičenju, a za svaki konkretan slučaj Komisija će utakmicu registrovati službenim rezultatom.

Član 17

Timovi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste boje. Ako su dresovi iste ili slične boje, dresove će promijeniti domaći klub.

Svi klubovi su dužni obavijestiti Komisiju o boji svojih dresova sa kojima će nastupati, kao i rezervnu, za slučaj da oba kluba imaju dresove iste ili slične boje.

Član 18

Klubovi su dužni da najmanje 60 minuta prije početka utakmice dođu u halu-salu u kojoj se utakmica odigrava a njihovi predstavnici dužni su takođe da 60 minuta prije početka utakmice stave na uvid delegatu sportske legitimacije igrača i službenih lica, kao i spisak igrača koji nastupaju i ovlašćenje za predstavnika kluba.

Član 19

Klub domaćin je obavezan da obavijesti Komisiju u kojoj se sali igra utakmica narednog kola najkasnije do četvrtka do 12,00 sati.

Klub domaćin je dužan da delegatu dostavi obavještenje MUP-a o odigravanju utakmice, kao dokaz da je utakmica zvanično prijavljena i da istoj obezbijedi prisustvo organa reda.

Utakmica ne može početi bez prisustva najmanje četiri predstavnika organa reda.

Vrijeme čekanja policije je 15 minuta. Ako policija ne dođe, službena lica to konstatuju u zapisniku, a Komisija utakmicu registruje službenim rezultatom 3:0 u korist gosta.

Član 20

Klub domaćin je dužan da delegatu dostavi zapisnik o odigravanju utakmice, koji se sačinjava u 4 primjerka. U zapisnik se unose podaci o službenim licima i igračima prije početka utakmice, a ostali podaci sa same utakmice se unose nakon završetka utakmice.

Klub domaćin je dužan da obezbijedi mjerioca vremena, kompjuter-lap top i najmanje tri fudbala za odigravanje utakmice.

Član 21

Klub domaćin je dužan da obezbijedi sigurnost i bezbjednost sudija, delegata, igrača gostujućeg i svog kluba, prije, za vrijeme i poslije odigrane utakmice, sve do izlaska iz grada.

Član 22

Klub domaćin je dužan da obezbijedi dežurno vozilo i prisustvo predstavnika kluba, trenera, ljekara i fizioterapeuta, čija imena dostavlja delegatu utakmice.

Gostujući klub je dužan da obezbijedi prisudstvo predstavnika kluba i trenera.

Trener mora imati nacionalnu diplomu za rad u futsalu izdatu od FSCG.

Klub domaćin je dužan da na vidnom mjestu istakne Državnu zastavu, zastavu FSCG i zastavu klubva ukoliko je ima.

Bez gore navedenih uslova i prisustva navedenih lica, utakmica se neće igrati, i biće registrovana 3:0 pff u korist protivničke ekipe.

U slučaju da na utakmici nije prisutan fizioterapeut domaće ekipe, njegovu ulogu preuzeće ljekar.

Član 23

U službenim prostorijama kluba domaćina, za vrijeme sastavljanja zapisnika, mogu biti samo službena lica (delegat, predstavnici klubova, sudije).

Član 24

Klub domaćin je dužan da odredi svoga Komesara za bezbjednost, čije ime dostavlja Komisiji.

Komesar za bezbjednost je odgovoran za cjelokupnu organizaciju utakmice.

Klub domaćin je dužan da prije početka utakmice, na osnovu podnijetih naloga, isplati troškove delegatu i sudijama. Ako se po prednjem ne postupi, utakmica se neće odigrati, a Komisija će utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 u korist gostujućeg kluba.

Član 25

Klub domaćin je dužan da odredi dovoljan broj redara, koji će biti obilježeni odgovarajućim trakama oko ruke, radi održavanja reda za vrijeme, prije i poslije odigrane utakmice.

Član 26

Klubovi obavezno vode evidenciju javnih opomena izrečenih na utakmicama. Poslije dvije javne opomene igrač izdržava kaznu od jedne utakmice neigranja.

Klub koji uvede u igru igrača, koji nije izdržao automatsku zabranu igranja jedne utakmice, podliježe disciplinskoj odgovornosti prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Kaznu zabrane igranje jedne utakmice, igrač izdržava na prvoj utakmici, bez prava biranja.

Član 27

Na svim utakmicama u određenom dijelu terena, mogu se nalaziti sledeća lica:

- trener;
- pomoćni trener;
- najviše 9 rezervnih igrača koji su upisani u zapisnik;
- ljekar;
- fizioterapeut;
- predstavnik kluba;
- delegat;
- mjerilac vremena;
- organi reda.

Navedena lica, osim igrača i organa reda, moraju imati licence sa oznakom funkcije i znakom FSCG.

Trener sa licencom može kao igrač nastupati na zvaničnim utakmicama svog kluba ako je registrovan kao igrač.

Član 28

Prije početka prvenstva, svi klubovi su dužni da licenciraju: trenera, pomoćnog trenera, ljekara, fizioterapeuta i ovlašćene predstavnike kluba. Lica bez licence neće moći obavljati svoju dužnost.

Pravo nastupa

Član 29

Na utakmicama Futsal lige pravo nastupanja imaju registrovani igrači, koji su stekli pravo nastupa shodno propisima FSCG.

Registraciju igrača Futsal vrši nadležni regionalni registracioni organ, na čijoj se teritoriji nalazi klub za koji se igrač registruje. Registracioni organ je dužan da registraciju igrača objavi u "CG fudbalu".

Član 30

Pravo nastupa na utakmicama Futsal lige imaju svi registrovani igrači, koji su na dan odigravanja utakmice navršili 17 godina života.

Izuzetno, na utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, uz odobrenje ljekarske komisije. Ovo pravo mora biti upisano u sportskoj legitimaciji igrača.

Na zvaničnim utakmicama FSCG broj igrača stranih državljana koji se mogu upisati u zapisnik utakmice i koju mogu nastupiti na utakmici je 1 (jedan) igrač.

Član 31

Klub je obavezan da organizuje ljekarski pregled svojih registrovanih igrača.

Na utakmicama mogu nastupati samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni.

Igrač koji nastupa mora imati dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu kojim je oglašen sposobnim. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti unosi se u COMET.

Izuzetno dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu, može se dostaviti neposredno prije odigravanja utakmice.

Najmanji broj igrača

Član 32

Utakmicu igraju dvije ekipe svaka sastavljena od najviše 5 (pet) igrača, od kojih je jedan vratar. Utakmica može početi ako jedan od timova ima najmanje 3 igrača.

Član 33

Igrači koji ne nastupe od početka utakmice, mogu naknadno ući u igru, ako su prije početka utakmice upisani u zapisnik kao igrači.

Član 34

Ako je zbog isključenja sa terena, ostalo manje od tri igrača u bilo kom timu, utakmica se prekida.

Ako se radi o prekidu iz prethodnog stava, utakmica se registruje službenim rezultatom 3:0 u korist protivnika, pod uslovom da ovaj do prekida nije postigao bolji rezultat.

Delegati

Član 35

Za svaku utakmicu Futsal lige Komisija određuje delegata, koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici. Listu delegat Futsal lige FSCG utvrđuje Izvršni odbor FSCG, na predlog Komisije za takmičenje FSCG.

Član 36

Delegat je dužan da poznaje Propozicije takmičenja i normativna akta FSCG.

Delegat je dužan da prisustvuje seminarima, koji se organizuju najmanje jedanput godišnje.

Član 37

Delegat je obavezan, da odmah nakon završetka utakmice, sačini kompletan izvještaj u prisustvu ovlašćenih predstavnika klubova.

Član 38

Dužnosti delegata su:

- da dođe na teren najmanje jedan sat i trideset minuta prije početka utakmice;
- da do vremena utvrđenog za početak utakmice utvrdi identitet igrača i ispravnost fudbalskih legitimacija;
- da predstavnicima klubova omogući uvid u sportske legitimacije igrača protivničkog tima;
- da onemogući ulaz u određeni dio igrališta (predviđen za rezervne igrače i službena lica) svima koji na to nemaju pravo;

- da sportske legitimacije i zapisnik utakmice drži kod sebe do završetka utakmice;
- da sačini zapisnik o isključenim igračima;
- sudije, predstavnici klubova, kao i isključeni igrači, dužni su na zahtjev delegata da daju precizne izjave, koje se unose u zapisnik, a na okolnosti koje delegat bude zahtijevao od njih.

Član 39

Komisija je dužna da podnese prijavu Disciplinskoj komisiji protiv delegata koji svoju funkciju ne obavlja u skladu sa Propozicijama.

Sudije

Član 40

Sudije za utakmice Futsal lige određuje Sudijska komisija FSCG.

Član 41

Liste sudija za utakmice Futsal lige FSCG utvrđuje Izvršni odbor FSCG, na predlog Sudijske komisije FSCG.

Član 42

Za utakmice Futsal lige FSCG određuje se glavni i pomoćni sudija.

Član 43

Sudija je dužan da u smislu Pravila igre za Futsal, prije utakmice pregleda teren i odluči da li je isti pogodan za igru.

Član 44

Ukoliko sudija uz prisustvo kapitena obje ekipe u vrijeme predviđeno za početak utakmice ustanovi da je teren nepodoban za igru, utakmica se ne može odigrati i odluku će saopštiti delegatu utakmice.

Član 45

Ako glavni sudija utakmice ne dođe na teren u zakazano vrijeme, utakmicu će voditi pomoćni sudija, a njega će zamijeniti neki od ispitanih sudija sa liste, ukoliko se nalazi u gledalištu.

Ako takvo lice ne prisustvuje utakmici, onda će se predstavnici klubova dogovoriti da ulogu pomoćnog sudije obavi neko iz gledališta, čija će uloga biti samo pokazivanje kada je lopta prešla granice igrališta.

Član 46

Ako na utakmicu ne dođu ni glavni ni pomoćni sudija, klubovi će se sporazumjeti, da utakmicu vodi jedan od ispitanih prisutnih sudija iz gledališta.

Ako sporazum ne bude postignut, delegat će odlučiti koji će prisutni sudija voditi utakmicu.

Sporazum o izboru sudije mora da bude pismeno utvrđen prije početka utakmice i isti potpisuju kapiteni ekipa i delegat. Ovaj sporazum se priključuje zapisniku sa utakmice i dostavlja preko delegata Komisiji.

Član 47

Ako na utakmicu ne dođu ni sudije ni delegat, utakmica će se odigrati samo ako klubovi sporazumno izaberu jednog od ispitanih sudija. Sporazum o izboru sudije se takođe mora potpisati od strane kapitena obje ekipe.

Član 48

U slučaju isključenja igrača, sudija u zapisnik utakmice navodi razloge isključenja.

Član 49

Sudije su dužne da u zapisnik unesu prijavu protiv igrača i funkcionera zbog povrede takmičarske discipline, izvršene prije, za vrijeme ili poslije utakmice, kako bi delegat sproveo postupak uzimanja izjava u vezi sa navodima u prijavi.

Član 50

Sudija je dužan da prije potpisivanja pročita zapisnik i da provjeri opomene, isključenja, pogotke, kao i sadržaj istog.

Član 51

Sudija koji prije, za vrijeme ili poslije odigrane utakmice učini disciplinski prekršaj, biće kažnjen po odredbama Disciplinskog Pravilnika FSCG.

Registracija utakmica**Član 52**

Odigrane utakmice Komisija registruje u roku od 5 dana, od dana njihovog odigravanja. Ako je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do donošenja odluke po žalbi, odnosno do pravosnažnosti te odluke.

Član 53

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena, ako je prvostepena odluka postala pravosnažna i drugostepena odluka konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o fudbalskim takmičenjima.

Član 54

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0 donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 55

Klub koji se nalazio pod suspenzijom zbog neizmirenih obaveza, ne može nastupiti, a utakmica će se registrovati 3:0 u korist protivničke ekipe.

Klub će biti kažnjen i prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Žalbe**Član 56**

Žalbu na regularnost odigrane utakmice može podnijeti svaki klub učesnik takmičenja, koji smatra da je oštećen rezultatom utakmice, na koju se žali.

Žalbu na regularnost odigrane utakmice u prvom stepenu, po svim osnovama, rješava Komisija.

Član 57

Žalba se podnosi u roku od 3 dana od dana odigrane utakmice, sa obrazloženjem u 2 primjerka i uplatom takse u iznosu od 50 EURA, u korist žiro računa FSCG.

Član 58

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba, neće se uzimati u postupak, a utakmica se registruje postignutim rezultatom, a žalba se smatra kao da nije ni podnijeta .

Član 59

Žalba mora biti riješena u roku od 8 dana od dana prijema , izuzev kada je žalba motivisana razlozima čije rješenje spada u nadležnost drugog organa. U tom slučaju, rješavanje žalbe se odlaže do konačne odluke nadležnog organa.

Član 60

Odluka po žalbi se donosi u pisanoj formi, sa pravnom poukom za žalbeni postupak. Jedan primjerak odluke se dostavlja klubu u roku od 3 dana od dana donošenja iste.

Član 61

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 3 dana od dana prijema. Žalba se podnosi u 2 primjerka, sa dokazom o uplati iznosa od 100 EURA na žiro račun FSCG.

Član 62

Komisija za žalbe odlučuje po žalbi u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

Član 63

Žalba na regularnost utakmice posljednja tri kola podnosi se Komisiji u roku od jednog dana od dana odigrane utakmice. Komisija odlučuje po žalbi u roku od 3 dana.

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 1. dana od dana prijema. Komisija za žalbe FSCG odlučuje po žalbi u roku od 5 dana od dana prijema žalbe.

Žalba se podnosi u 2 primjerka, sa dokazom o uplati iznosa od 100 EURA na žiro račun FSCG.

Član 64

Ako se žalba usvoji, taksa se vraća podnosiocu žalbe.

Disciplinski prekršaji**Član 65**

U disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi i njihovi igrači, funkcioneri, stručni i tehnički rukovodioci odlučuje Disciplinska komisija FSCG, na osnovu odredbi Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 66

Isključeni igrač je dužan, neposredno poslije utakmice da se javi delegatu radi davanja izjave. U suprotnom, smatraće se da je saslušan.

Za javnu opomenu klub je dužan uplatiti novačni iznos od 7 EURA u korist žiro računa FSCG.

Član 67

Kao javna opomena smatra se sudijska opomena upisana u zapisnik sa utakmice.

Ako jedan igrač u toku igre dobije jednu javnu opomenu, a zatim i drugu, zbog koje ga glavni sudija isključi iz igre, igraču se upisuje crveni karton uz napomenu da je dobio crveni karton radi drugog žutog kartona, a žuti kartoni se ne upisuju, a zbog pokazanog crvenog kartona izdržava kaznu od jedne utakmice zabrane igranja.

Utvrđivanje plasmana**Član 68**

Plasman klubova na tabeli se određuje brojem osvojenih bodova.

Tim koji pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda, u slučaju neriješnog rezultata oba tima osvajaju po 1 (jedan) bod, a tim koji je izgubio utakmicu ostaje bez bodova.

Član 69

Za Futsal likgu vodi se tabela koja sadrži imena timova koji se takmiče, broj utakmica, broj osvojenih bodova, broj dobijenih, neriješeno odigranih i izgubljenih utakmica, kao i gol razlika između datih i primljenih golova.

Plasman na tabeli se utvrđuje zbirom osvojenih bodova.

Ako timovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih golova. U slučaju da je i razlika jednaka bolje mjesto zauzima tim koji je dao više golova, a ako su postigli isti broj i golova, onda dijele mjesta koja im pripadaju.

Izuzetno, ako je riječ o mjestu koje odlučuje prvaka i o mjestu koje odlučuje o prelazu u niži rang takmičenja i razigravanje, kvalifikacije, baraž i sl. u slučaju istog broja bodova dva ili više timova plasman na tabeli se utvrđuje na osnovu dodatne pomoćne tabele od rezultata koji su postignuti u međusobnim susretima odnosnih timova.

Plasman na dodatnoj tabeli utvrđuje se zbirom osvojenih bodova. Ako je zbir bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih golova. Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima. Ako se i na ovakav način ne može doći do rješenja, onda se odigravaju utakmice između ovih klubova i to:

- dvije utakmice po dvostrukom kup-sistemu, ako su u pitanju dva kluba
- tri utakmice po jednostrukom bod-sistemu na neutralnom terenu, ako su u pitanju tri kluba;
- potreban broj utakmica po jednostrukom kup-sistemu na neutralnom terenu, ako su u pitanju četiri ili više klubova.

- Dodatno takmičenje – Plej of

U dodatnom takmičenju – Plej ofu koje se organizuje poslije završenog dvokružnog sistema liga takmičenja učestvuju 4 (četiri) prvoplasirane ekipe (1,2, 3 i 4).

Prvoplasirana ekipa sastaje se sa četvoroplasiranom, dok se drugoplasirana ekipa sastaje sa trećeplasiranom ekipom. Igraju se dvije utakmice (kao domaćin i gost), u prvoj utakmici domaćini su četvrtoplasirana i trećeplasirana, a uspješnije ekipe iz tih susreta idu u finale takmičenja.

U finalu se igra jedna utakmica i uspješnija ekipa iz tog susreta je pobjednik prvenstva Futsal lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2018/2019. Domaćinstvo se određuje žrijebom koji sprovodi Komisija.

U slučaju neriješenog rezultata na finalnoj utakmici, igraju se produžeci. Ako i poslije produžetaka rezultat bude neriješen, pobjednik se dobija boljim izvođenjem kaznenih udaraca.

Svaka ekipa izvodi po 3 (tri) kaznena udaraca naizmjenično, a ako se i tada ne riješi pitanje pobjednika, svaka ekipa izvodi naizmjenično po 1 (jedan) kazneni udarac sve do dobijanja pobjednika.

Za sve što nije predviđeno Propozicijama o takmičenju važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ostalih propisa i odluka nadležnih organa FSCG.

Član 70

Odluku o mjestu i načinu odigravanja naprijed navedenih utakmica, donosi Komisija.

Član 71

Ukoliko se klubovi saglase, umjesto odigravanja ovih utakmica pitanje pobjednika može se utvrditi i putem žreba, koji sprovodi Komisija.

Član 72

Ekipe Futsal lige FSCG na osnovu plasmana stiču pravo učešća u međunarodnim takmičenjima, stim što broj ekipa koje će steći pravo učešća u Evro takmičenjima zavisi od odluke UEFA.

Član 73

Ukoliko se do kraja takmičarske sezone 2018/2019, za takmičarsku sezonu 2019/2020 prijavi/e uredno registrovan/i novi futsal klub/ovi, onda se popuna Futsal lige za takmičarsku sezonu 2019/2020 vrši na osnovu odigravanja baraža u kojem učestvuju najslabije plasirana ekipa na kraju takmičarske sezone 2018/2019 i prijavljene ekipa/e novih uredno registrovanih futsal klubova.

Propozicije baraža određuje Komisija.

Neopravdan izostanak sa utakmice

Član 74

Tim koji ne opravda nedolazak na odigravanje utakmice, gubi istu službenim rezultatom 3:0 i kažnjava se prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 75

Klub koji u toku takmičenja dva puta ne opravda svoj izostanak sa utakmice, diskvalifikuje se iz daljeg takmičenja i prelazi u niži stepen takmičenja, bez obzira na dotadašnji plasman. Osim ove mjere, klub je disciplinski odgovoran shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Nagrade**Član 76**

Prvak Futsal lige dobija u trajno vlasništvo pehar, na kome se urezuje ime kluba i godina osvajanja prvenstva. Odlukom Komisije za Futsal, mogu se dodijeliti i druge nagrade.

Završne odredbe**Član 77**

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ostalih propisa i odluke nadležnih organa FSCG.

Član 78

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku FSCG "CG fudbal".

**Predsjednik FSCG
Dejan Savićević, s.r**

**Broj:2463
Podgorica, 12.09.2018.god.**

**Troškovnik za Futsal ligu Crne Gore
za 2017/2018**

1. Sudijska taksa 50,00 eura
2. Delegatska taksa 30,00 eura
3. Sudije i delegati imaju pravo na troškove
Prevoza naplate po 20% od postojeće cijene
Goriva po pređenom kilometru. Ukoliko sudije
dolaze iz istog mjesta, troškovi prevoza
pripadaju samo jednom sudiji

Nepprisustvovanje službenih lica na utakmicama:

1. Šef stručnog štaba-trener50,00 eura
2. Ljekar 30,00 eura
3. Fizioterapeut 30,00 eura
4. Predstavnik kluba 30,00 eura

Kazne:

1. Žuti kartoni 5,00 eura

**Predsjednik FSCG
Dejan Savićević,s.r.**

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj dana 12.09.2018.godine , donio je

P R O P O Z I C I J E

Ženske fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2018/2019

Član 1

Ženska fudbalska liga Crne Gore (u daljem tekstu ŽFL) je jedinstvena i broji 7 klubova (ekipa):

- ŽFK Breznica - Pljevlja;
- ŽFK Ekonomist - Nikšić;
- ŽFK Mladost 2015 - Podgorica;
- ŽFK Cvetex- Berane;
- ŽFK Budućnost 1925 – Podgorica;
- ŽFK Cetinje – Cetinje;
- ŽFK Obilić – Herceg Novi;

Član 2

Takmičenje u ŽFL se odvija po trokružnom bod sistemu u okviru 21 kola (svaki klub igra međusobno tri puta).

Član 3

Takmičenjem rukovodi Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu Komisija).

Član 4

Raspored odigravanja utakmica utvrđuje Komisija.

Dužnosti klubova

Član 5

Klubovi moraju:

- imati obezbjeđen teren za igru - sa prirodnim ili vještačkom podlogom;
- imati svlačionice za gostujuću ekipu, za domaću ekipu i sudije;
- imati kupatilo za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije, sa odgovarajućim uređajima;
- imati sanitarne prostorije odvojene za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije;
- najdalje 30 metara od terena imati službenu prostoriju za sastavljanje zapisnika;
- na igralištu imati kabine za gostujuću i domaću ekipu, kao i delegata;
- imati obezbijeđen računar i internet vezu, da bi se sastavio zapisnik.

Član 6

Klub organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 7

Klub domaćin je obavezan da **najkasnije tri dana** prije utakmice prijavi Komisiji vrijeme i mjesto odigravanja utakmice. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost.

Član 8

Ako glavni sudija odluči da se utakmica ne može odigrati zbog loših vremenskih uslova ili nepodobnosti terena za igru, utakmica se odlaže, a Komisija određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice. Takođe, ako se utakmica ne može odigrati zbog vanrednih okolnosti (nevrijeme, zemljotres, epidemija, poplava i sl.), Komisija odlaže utakmicu i određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

Član 9

Ako je utakmica prekinuta iz opravdanih razloga, o čemu odlučuje sudija utakmice, a ne postoje uslovi da se utakmica nastavi, prekinuta utakmica će se odigrati, odnosno nastaviti po mogućnosti u roku od 24 časa, o čemu odlučuje Komisija.

Član 10

Ekipe na jednoj utakmici ne mogu nastupati u sportskoj opremi iste boje.

Ako je sportska oprema iste ili slične boje, opremu će promijeniti gostujuća ekipa.

Ako gostujuća ekipa nema rezervnu sportsku opremu, u obezbijedivanju iste pomoći će klub domaćin.

Klub gost je dužan da 24 sata prije utakmice sazna od kluba domaćina boju sportske opreme u kojoj će domaća ekipa nastupiti.

Član 11

U prostorijama gdje se sačinjava zapisnik mogu biti prisutna samo ovlašćena lica: predstavnici klubova, delegat, sudijski tim i lica koja delegat pozove radi davanja izjava. Bliža uputstva o sačinjavanju zapisnika i dužnostima delegata donosi Komisija.

Član 12

Klub domaćin je obavezan da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđenje delegata, sudija i gostujućeg tima prije, u toku i po završetku utakmice, sve do napuštanja terena, odnosno mjesta gdje se utakmica igra. Ako se utakmica ne odigra zbog toga što klub domaćin nije obezbijedio prethodne mjere prije i u toku utakmice, Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin je obavezan da na jarbolu istakne: državnu zastavu Crne Gore, zastavu Fudbalskog Saveza Crne Gore i klupsku zastavu, ako je ima. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost kluba domaćina. Klub domaćin je obavezan da za vrijeme odigravanja utakmice obezbijedi prisustvo policije ili ovlašćenog subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, redarku službu, ljekara, fizioterapeuta, nosila, kola za hitne ljekarske intervencije ili da umjesto kola prijavi karavan vozilo.

Ako delegat konstatuje da klub domaćin nije obezbijedio ljekara i prisustvo policije ili subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi skupljače lopti - šest dječaka ili djevojčica.

Član 13

Klub je dužan da vodi evidenciju izrečenih javnih opomena.

Klub za koji nastupa igračica koja nije izdržala automatsku sankciju zabrane igranja, disciplinski je odgovoran prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Komisija će na osnovu žalbe na nastup igračice koja ima zabranu igranja utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0, ako protivnik nije postigao bolji rezultat.

Ako zabrana igranja jedne utakmice nije izdržana u tekućem dijelu takmičenja, izdržava se na prvoj utakmici narednog dijela prvenstva.

Član 14

Za vrijeme odigravanja utakmice, u tehničkom prostoru mogu se nalaziti samo:

- rezervni igrači u sportkoj opremi (ukupno sedam);
- šef stručnog štaba;
- pomoćni trener;
- trener golmana;
- ljekar;
- fizioterapeut;
- predstavnik kluba;
- komesar za bezbjednost

Za vrijeme odigravanja utakmice, u restriktivnom prostoru mogu se nalaziti samo:

- fotoreporter i TV snimatelji;
- delegat utakmice;
- članovi ograna bezbjednosti;
- lica u invalidskim kolicima bez pratilaca;
- sakupljači lopti u sportskoj opremi.

Član 15

Prije početka prvenstva, svaki klub je dužan da licencira: šefa stručnog štaba, trenera, ljekara, fizioterapeuta i ovlašćenog predstavnika kluba. Klub može da licencira i trenera golmana i komesara za bezbjednost.

Pravo nastupa

Član 16

Na utakmicama ŽFL pravo nastupa imaju registrovane igračice, koje su rođene 2003.godine i starije. Izuzetno, u cilju razvoja mladih igračica i ženskog fudbala, odobrava se da u zapisnik budu upisane **najviše dvije** igračice rođene 2004.godine, koje moraju imati dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu. Pored njih dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu moraju imati sve igračice rođene 2002 i 2003 godine i igračice rođene 2001, koje na dan odigravanja utakmice nemaju navršenih 17 godina. Dokazi o izvršenom zdravstvenom pregledu pregledu moraju biti unešeni u COMET sistem.

Sve igračice moraju imati izvršen zdravstveni pregled, ne stariji od šest mjeseci i unešen u COMET sistem.

U zapisnik utakmice se može unijeti najviše 18 registrovanih igračica. Od toga broja **najviše dvije mogu biti strankinje (nijesu državljanke Crne Gore).**

Svaka ekipa mora imati šefa stručnog štaba, koji posjeduje potrebnu UEFA trenersku licencu.

Na utakmici jedna ekipa može izvršiti najviše 5 (pet) izmjena igračica.

Sve igračice moraju posjedovati COMET ID karticu, koju predstavnik kluba obavezno prilaže na uvid delegatu, prije početka utakmice a delegat vrši identifikaciju.

Delegat utakmice

Član 17

Za utakmicu Komisija određuje delegata, koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Delegat je obavezan da na stadion dođe jedan sat i trideset minuta prije početka utakmice.

Delegat je dužan da sačini izvještaj sa utakmice odmah po završetku iste u prisustvu ovlašćenih lica klubova. U slučaju potrebe, Komisija može od službenih lica zatražiti posebne pisane izvještaje.

Ako delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegat obaviće glavni sudija. Komisija, uz saglasnost IO FSCG donosi bliže uputstvo o dužnostima i pravima delegata.

Ako delegat ne ispunjava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno ispunjava svoje dužnosti, Komisija može da ga ne delegira za jedan ciklus ili do kraja takmičarske sezone.

Neispunjavanje dužnosti delegata povlači disciplinsku odgovornost.

Sudije utakmice

Član 18

Utakmice ŽFL mogu suditi samo aktivne i ispitane sudije koje se nalaze na odgovarajućim listama FSCG.

Član 19

Sudija utakmice je dužan da se javi delegatu utakmice neposredno prije dolaska na utakmicu i obavijesti delegata o načinu dolaska.

Član 20

Ako sudija ne dođe u vrijeme određeno za početak utakmice, njegovu dužnost preuzima prvi pomoćni sudija. Mjesto prvog pomoćnog sudije će zauzeti drugi pomoćni sudija a mjesto drugog pomoćnog sudije će zauzeti ispitani sudija iz publike, koji se nalazi na listi sudija za ovaj rang takmičenja. Ako na utakmicu ne dođu pomoćne sudije, sudija određuje, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, pomoćnike od prisutnih sudija u publici sa liste ovoga stepena takmičenja. U slučaju da u publici nijesu prisutne sudije sa liste ovoga stepena takmičenja ili da nije dobijena pisana saglasnost klubova, utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, njegovu dužnost preuzima prvi pomoćni sudija, drugi pomoćni sudija zauzima mjesto prvog pomoćnika a dosadašnji prvi pomoćnik koji sada postaje sudija će odrediti jednog od ispitanih sudija iz publike, koji se nalazi na listi ovoga stepena takmičenja, da obavlja dužnost drugog pomoćnog sudije.

Ako u toku trajanja utakmice pozli pomoćnom sudiji ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, sudija će odrediti jednog od ispitanih sudija iz publike, koji se nalazi na listi ovoga stepena takmičenja, da zauzme njegovo mjesto.

Član 21

Sudija je obavezan da u zapisnik unese razloge isključenja igračica. Sudije su obavezne da u zapisnik utakmice unesu prijavu protiv igračice, funkcionera ili stručnih i tehničkih rukovodilaca, zbog prestupa i propusta izvršenih prije, za vrijeme i poslije utakmice, kako bi delegat mogao da sprovede postupak uzimanja potrebnih pisanih izjava u vezi sa prijavom. Sudija je dužan da prije potpisivanja zapisnika sa utakmice isti pročita i provjeri opomene, isključenja, pogotke, izmjene kao i sadržaj istog.

Ocjena pogodnosti terena za igru i pratećih objekata

Član 22

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Glavni sudija odlučuje da li je teren pogodan za igru (zbog loše travnate podloge, nevremena ili nečeg drugog što se tretira kao viša sila), u prisustvu kapitena oba kluba i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice.

Glavni sudija i delegat su obavezni da u zapisnik unesu donijetu odluku o nepogodnosti terena. Uz to, glavni sudija i delegat o nepogodnosti terena telefonski obavijestavaju Komisiju.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi funkcionalnost pratećih objekata na način što će u pratećim objektima obezbijediti električnu energiju, toplu vodu i ostale potrebne sanitarne i tehničke uređaje.

U slučaju da neki od pratećih objekata nije u funkciji, utakmica se neće odigrati, a Komisija će istu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Registracija utakmice

Član 23

Odigrane utakmice Komisija registruje u roku od 3 dana od dana njihovog odigravanja.

Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke po žalbi, odnosno do pravosnažnosti te odluke.

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena ako je prvostepena odluka postala pravosnažna a drugostepena odluka konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o fudbalskim takmičenjima.

Registracija utakmice službenim rezultatom

Član 24

Odluku o registaciji utakmice službenim rezultatom 3:0, donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 25

Smatra se da je klub odustao od takmičenja ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u toku takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni, a iste su registrovane službenim rezultatom 3:0 (pff).

Član 26

Klub koji odustane od prvenstvenog takmičenja, bez obzira na rezultate koje je do tada postigao, disciplinski je odgovoran.

Žalba

Član 27

O registraciji utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.

Pod oštećenim klubom u smislu prethodnog stava podrazumijeva se klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalba se podnosi Komisiji koja ih rješava u prvom stepenu, u dva primjerka, u roku od dva dana od dana odigravanja utakmice, sa dokazom o uplati propisane takse koju odlukom utvrđuje Izvršni odbor FSCG i koja se objavljuje u Službenom glasniku FSCG "CG Fudbal". Uplata se vrši na žiro račun FSCG broj 530-13676-16, uz naznaku-taksa na žalbu.

Član 28

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba se odbacuje, a utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Član 29

Odluku po žalbi Komisija donosi u roku od 5 dana od dana prijema.

O žalbama na utakmice posljednja tri kola, Komisija odluku donosi u roku od 3 dana od dana prijema.

Primjerak Odluke po žalbi dostavlja se klubu odmah putem faksa ili elektronskom poštom.

Član 30

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 5 dana od dana prijema prvostepene odluke, odnosno u roku od 3 dana za odluke o utakmicama tri posljednja kola, uz uplatu propisane takse.

Komisija za žalbe FSCG odluku mora donijeti u roku od 8 dana od dana prijema žalbe, odnosno u roku od 3 dana ako se radi o utamicama tri posljednja kola.

Član 31

Ako se žalba uvaži, taksa se vraća podnosiocu žalbe. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum predaje iste.

Disciplinske odredbe**Član 32**

Klubovi i njihove igračice, članovi stručnog štaba ili funkcioneri disciplinski su odgovorni, shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 33

Isključene igračice se po završetku utakmice moraju javiti delegatu radi davanja izjave, sa navodima razloga isključenja i to u prisustvu zvaničnih lica utakmice.

Član 34

Automatska kazna zabrana igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije dodijeljene treće, šeste, osme i desete javne opomene (žuti karton), a nakon toga, poslije svake dodijeljene javne opomene (žuti karton) koju igračica dobije na prvenstvenim utakmicama u toku jedne takmičarske sezone.

Član 35

Igračica koja dobije javnu opomenu na posljednjoj prvenstvenoj utakmici jedne takmičarske sezone, zbog koje mora pauzirati, automatsku kaznu zabrane igranja jedne utakmice izdržava samo na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici u sljedećoj takmičarskoj sezoni.

Utvrđivanje plasmana i popuna lige**Član 36**

Ekipa koja pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda. U slučaju neriješenog rezultata oba tima osvajaju po 1 (jedan) bod. Porazeni tim ne dobija bodove.

Takmičenje ŽFL se igra po bod sistemu i vodi se tabela. Tabela sadrži:

- nazive ekipa koje se takmiče;
- broj odigranih, dobijenih, neriješenih i izgubljenih utakmica;
- broj datih i primljenih golova;
- razliku broja postignutih i primljenih golova (gol-razlika) i
- broj osvojenih bodova.

Plasman na tabeli se utvrđuje zbirom osvojenih bodova.

Ako ekipe osvoje isti broj bodova, o plasmanu odlučuje bolja razlika između datih I primljenih golova.

U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tabeli zauzima ekipa koja je postigla više golova, a ako su postigli isti broj golova dijele mjesto koje im pripada.

Izuzetno, ako se radi o utvrđivanju pobjednika takmičenja ili mjestu koje utiče na prelaz u viši ili niži rang takmičenja, ili mjestu koje osigurava učešće u međunarodnim takmičenjima, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne pomoćne tabele, a na osnovu rezultata koje su u međusobnim utakmicama tokom prvenstva postigle ekipe sa jednakim brojem bodova.

Za utvrđivanje plasmana na dodatnoj pomoćnoj tabeli koriste se kriterijumi po sljedećem redosljedu:

- a) veći broj bodova osvojenih na utakmicama odnosnih timova;
- b) bolja gol-razlika ostvarena na utakmicama odnosnih timova;
- c) veći broj ukupno postignutih golova na utakmicama odnosnih timova;
- d) veći broj golova postignutih u gostima na utakmicama odnosnih timova;

Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, primjenit će se kriterijumi e) i f), po sljedećem redosljedu:

- e) bolja gol-razlika ostvarena tokom svih utakmica takmičenja i
- f) veći broj golova postignutih na svim utakmicama takmičenja.

Ako se ni primjenom gore navedenih kriterijuma ne može utvrditi plasman, nadležni takmičarski ogran žrijebom će odrediti poredak na tabeli.

Član 37

Ekipa koja na kraju sezone 2018/19 osvoji prvo mjesto u ŽFL stiže pravo igranja u kvalifikacijama za UEFA Ligu šampiona.

Troškovi takmičenja

Član 38

FSCG će snositi troškove puta ekipa na utakmice ŽFL.

Klubovi će ispostaviti račun odjeljenju za ženski i bazni fudbal FSCG elektronski, najkasnije pet dana nakon odigrane utakmice. Račun mora sastojati tačan naziv firme koja je vršila usluge prevoza, adresu, matični broj, PIB i žiro račun firme.

Obračun troškova se vrši isključivo po kilometraži koja je odobrena od Komisije i to 0,80 centi po pređenom kilometru naznačenom u tabeli.

Original računa klub mora poslati poštom, na adresu FSCG, sa naznakom-odjeljenju za finansije, najkasnije 15 dana od dana odigravanja utakmice.

FSCG zadržava pravo da ne odobri isplatu za nekompletne, pogrešno obračunate i neblagovremeno dostavljene račune.

Član 39

Troškove službenih lica (sudije i delegat) u potpunosti snosi FSCG.

Član 40

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

Član 41

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

Broj: 2463/1

Podgorica, 12.09.2018.god.

**Predsjednik FSCG
Dejan Savićević, s.r.**

FUDBALSKI SAVEZ SREDNJE REGIJE – PODGORICA**Sjednica održana 07.09.2018. godine****REGISTARCIJA IGRAČA**

FK „Kom“ – Podgorica: Đurišić Draško JMB: 0101007211008 po osnovu člana 37/1.

Sjednica održana 10.09.2018. godine**REGISTRACIJA IGRAČA**

KMF „Nikšić“ – Nikšić: Mijović Luka JMB: 1711000260506 po osnovu člana 37/1., Barović Ivan JMB: 2310996260026 po osnovu člana 119.

Military futsal team „Military“ – Podgorica: Marković Luka JMB: 3110997260032 /KMF Cezar/ po osnovu člana 36/2., Kaluđerović Stefan JMB: 1205995210015, Otašević Novak JMB: 1512994210062, Baltić Boban JMB: 3107995283018 po osnovu člana 119.

KMF „Mirabile moda“ – Podgorica: Dačević Danko JMB: 0704990260025 po osnovu člana 36/2., Pavlović Aleksandar JMB: 2503999211010 po osnovu člana 119.

KMF „Studentski dom“ – Podgorica: Popović Jovan JMB: 2504991710154 /KMF Titograd/, Babović Velibor JMB: 0511992212971 /KMF Mirabile Moda/, Bogičević Denis JMB: 0307998270047 /KMF Gorštak/, Živković Luka JMB: 2909998280015 /KMF Jedinstvo/, Radonjić Radovan JMB: 0808993284995 /KMF Brskovo/ po osnovu člana 36/2., Kaluđerović Miodrag JMB: 1701996210024 po osnovu člana 37/1.

Sjednica održana 10.09.2018. godine**REGISTRACIJA IGRAČA**

KMF „Titograd 081“ – Podgorica: Novović Ranko JMB: 1302978210031, Mugoša Ilija JMB: 2007988212999, Bojanović Darko JMB: 0901975210011, Obradović Aleksandar JMB: 1308994271995 /KMF Jedinstvo/, Drašković Milovan JMB: 0610984262992 /KMF Čelik NK/ po osnovu člana 36/2.

KMF „Čelik – NK“ – Nikšić: Radulović Dragan JMB: 1010000260532, Jocović Dragiša JMB: 0902001260506, Nedić Dušan JMB: 0511001260507, Sekulić Dejan JMB: 2402001260500 po osnovu člana 119., Popović Jovan JMB: 0211988212971 /KMF Jedinstvo/ po osnovu člana 36/2., Antunović Filip JMB: 1302000260029 po osnovu člana 37/1.

KMF „Nikšić“ – Nikšić: Goranović Nikola JMB: 2911000260509, Vuković Marko JMB: 0703001260503, Puletić David JMB: 1506002260527, Petrušić Srđan JMB: 1108002260513, Pejović Andrija JMB: 2111991260157 po osnovu člana 119.

Sjednica održana 11.09.2018. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK „Danilovgrad“ – Danilovgrad: Jelušić Luka JMB: 0211004211023 po osnovu člana 37/1.

FK „As“ – Golubovci: Džanjević Ilija 2101006211028 po osnovu člana 37/1.

FK „Čelik - NK“ – Nikšić: Todorović Marko JMB: 2203003260505, Radović Aleksa JMB: 1803006260526, Đurđevac Milan JMB: 3009006261513, Đurđevac Filip JMB: 2003005260511, Karadžić Aleksa JMB: 1612005260514 po osnovu člana 37/1.

FK „Polet stars“ – Nikšić: Lješković Nikola JMB: 1103009260037, Šekarić Aleksandar JMB: 1606008260078, Jovanović Rajan JMB: 1010009260012, Backović Mirko JMB: 0103008261516, Cerović Mihailo JMB: 0401006260505, Nikčević David JMB: 0506007261544, Pejović Lazar JMB: 1306008260023, Šekarić Matija JMB: 1808005260516 po osnovu člana 37/1.

Sjednica održana 12.09.2018. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK „Polet stars“ – Nikšić: Malović Marko JMB: 2003006260507 po osnovu člana 37/1.

Ženske selekcije FK „Budućnost“ AD Podgorica: Tripković Tamara JMB: 2404999216006 /Hrvatska/ po osnovu člana 36/11.

Sjednica održana 12.09.2018. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK „Drezga“ – Piperi: Drakić Aleksandar JMB: 2712993210045 po osnovu člana 37/1.

**Komisija za registraciju, status i transfer igrača
Senad Padović, sr.**

FUDBALSKI SAVEZ JUŽNE REGIJE - KOTOR

Sjednica održana 10.09.2018 godine

REGISTRACIJA IGRAČA

“**CETINJE**“ (**Cetinje**): Milanović S. Nikola-jmb. 0310982250012, Kaluđerović B. Nikola-jmb. 2604987250151, Martinović M. Petar-jmb. 3009987250141, Tatar B. Stefan-jmb. 2611991250022, Vulaš R. Miodrag-jmb. 2308982250015, Vušurović N. Dragan-jmb. 1611986250010, Jabučanin N. Aleksa-jmb. 2812987250145, **čl. 37/1.**

REGISTRACIJA IGRAČA FUTSALA

KMF “CEZAR“ (Budva): Vulanović Lazar-jmb. 0306992262992, Janjušević Božidar-jmb. 3003994262998, Jakovljević Dragan-jmb. 0904992263004, Danilović Marko-jmb. 3010986260028 **KMF “Čelik“ (Nikšić)**, Lobov Nikolaj-jmb. 1911986250030 **KMF “Titograd“ (Podgorica)**, **čl. 36/2.** Vuletić Luka-jmb. 0512992232006 “**Sloga**“ (Radovići), **čl. 119.**

Sjednica održana 11.09.2018 godine.

REGISTRACIJA IGRAČA

“**GRBALJ**“ (**Grbalj**): Radulović D. Bogdan-jmb. 2310006250013, Pima S. Andrej-jmb. 1605007231019, Stanišić I. Uroš-jmb. 0805008250020, **čl. 37/1.**

“**PETROVAC**“ (**Petrovac**): Đonaj P. Anton-jmb. 2907000211004, **čl. 37/1.**
Lazović A. Miloš-jmb. 2101002230044 “**Mogren**“ (Budva), **čl. 37/4.**

“**IGALO 1929**“ (**Igalo**): Vujović D. Rajko-jmb. 0504006242519, Tomanović V. Luka-jmb. 1510006242512, Predović J. Nikola-jmb. 3006007242513, Pavlović I. Vladimir-jmb. 2007007242516, Obradović I. Srđan-jmb. 2303007230028, Bubanja B. Danilo-jmb. 1712007231028, Uzunovski Ž. Blagoje-jmb. 1202009230012, Damjanović M. Janko-jmb. 2906008240015, **čl. 37/1.**

“**OTRANT-OLYMPIC**“ (**Ulcinj**): Tulović N. Riad-jmb. 3009003224021, **čl. 37/1.**

“**OBILIĆ**“ (**Herceg Novi**): Živković V. Milan-jmb. 1705005250010, **čl. 37/1.**

REGISTRACIJA IGRAČICA

ŽFK “OBILIĆ” (Herceg Novi): Ždraljević G. Matea-Agneza-jmb. 2108002236012, Brajković D. Jovana-jmb. 1404004245005, Rogać N. Anđela-jmb. 0304002255013, **čl. 37/1.**

Sjednica održana 12.09.2018 godine.

REGISTRACIJA IGRAČA

“LOVČEN“ (Cetinje): Pejović D. Danilo-jmb. 1509007250014, Todorović G. Vladan-jmb. 2202007250028, Laličić P. Petar-jmb. 1801008250010, Mihaljević P. Mirko-jmb. 1209008250014, **čl. 37/1.**

“POMORAC“ (Bijela): Banićević D. Vuk-jmb. 2509007242554, Ćorović N. Nemanja-jmb. 1209006242529, Milić M. Dimitrije-jmb. 0810008240029, Kalezić S. Pavle-jmb. 0609006230010, Bogdanović A. Miloš-jmb. 2602009230049, Krivokapić B. Miloš-jmb. 0101008242519, **čl. 37/1.**

REGISTRACIJA IGRAČICA

ŽFK “CETINJE“ (Cetinje): Ramadanović A. Elma-jmb. 1301001255022, Radović S. Ines-jmb. 1508003255015, Đurović B. Tamara-jmb. 1202004216046, Tomanović A. Matea-jmb. 2707003255011, Vuković M. Nikoleta-jmb. 1608003255028, **čl. 37/1.**

PROMJENA LIČNIH PODATAKA

Shodno Rješenju MUP-a, područna jedinica Bijelo Polje, od 28.08.2018 godine br. 32-UPI-200/18/6215 odobrava se promjena imena Moračanin Kasandra-jmb. 1208000275046 u Moračanin Ana-jmb. 1208000275046.

**Komisija za registraciju, status i transfer igrača
Dragan Peraš, sr.**

FUDBALSKI SAVEZ SJEVERNE REGIJE - BERANE**Sjednica održana 10.09.2018. godine****REGISTRACIJA IGRAČA**

FK "FAIR PLAY" /Bijelo Polje/: Merdović Miljan, jmb. 0402991280023, Čelebić Dino, jmb. 1111002282992, Balić Ajlan, jmb. 1806003271992, **čl. 37/1.**

FK "GUSINJE" /Gusinje/: Bektešević Belmin, jmb. 2503003272000, Feratović Dženis, jmb. 2706002271955, Dervišević Amer, jmb. 3008002273006, **čl. 37/1.**

REGISTRACIJA IGRAČA MALOG FUDBALA

KMF OFK "BERANE" /Berane/: Dubak Vaso, jmb. 1011995270051 "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, **čl. 36/2.**
Radunović Miloš, jmb. 1206998270023, Nedić Marko, jmb. 1305000270023, Kuč Čedomir, jmb. 0605989270035, **čl. 119.**

KMF "JEDINSTVO" /Bijelo Polje/: Krgović Ivan, jmb. 2202992271999, Kajević Haris, jmb. 1503996280018, Mehović Arijan, jmb. 0610998270017, Hot Demir, jmb. 0903994282999, Vajić Miloš, jmb. 2505992280168, Ščekić Gavriilo, jmb. 2910997280028, Gačević Jovica, jmb. 1804002283005, **čl. 119.**

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Živković Luka, jmb. 2909998280015, Popović Jovan, jmb. 0211988212971, Novović Ranko, jmb. 1302978210031, Mugoša Ilija, jmb. 2007988212999, Bojanović Darko, jmb. 0901975210011, Obradović Aleksandar, jmb. 1308994271995 "KMF Jedinstvo" /Bijelo Polje/, Radonjić Radovan, jmb. 0808993284995 "KMF Brskovo" /Mojkovac/, **jer prelaze na drugu teritoriju.**

Sjednica održana 12.09.2018. godine**REGISTRACIJA IGRAČA**

FK "JEZERO" /Plav/: Marković Ramo, jmb. 3110007274263, Gutić Meldin, jmb. 2110007274278, Gjonbalaj Man, jmb. 1201002273003, Marković Ivan, jmb. 0707004272001, **čl. 37/1.**

FK "BERANE" /Berane/: Čantrić Đorđe, jmb. 1805007271028, Raičević Ognjen, jmb. 2403007271039, Raičević Nemanja, jmb. 3011006271017, Đukić Andrej, jmb. 1511007271024, **čl. 37/1.**

**Komisija za registraciju, status i transfer igrača
Vasko Dragović, sr.**